
2021-10

60

1

2


3

4

5


7

| | (mm) | (Kg) | | (mm) | (Kg) |
|-------|-----------------|-------|------|-------------|--------|
| J 304 | 52*1 | 67 | 2J85 | 2. 4*5. 4 | 0. 011 |
| 321 | 58. 9*0. 9 | 207 | 2J85 | 2. 4*29 | 2. 27 |
| J 321 | 52*1 | 92. 5 | 2J85 | 2. 4*34 | 0. 28 |
| J 321 | 50*1 | 144 | 2J85 | 2. 45*40 | 14. 7 |
| J 304 | 50*1 | 14 | 2J85 | 2. 5*15. 95 | 6. 228 |
| J 304 | 50*1 | 121 | 2J85 | 2. 5*22. 5 | 0. 03 |
| J 304 | 71. 2*0. 6*3800 | 22 | 2J85 | 2. 5*29. 2 | 2. 64 |
| J 304 | 50*1 | 72 | 2J85 | 2. 6*13 | 1. 15 |
| J 304 | 61. 2*0. 6*3400 | 131 | 2J85 | 2. 95*33 | 14. 4 |
| J 304 | 61. 2*0. 6*5700 | 81 | 2J85 | 2. 95*34 | 856 |
| 304L | 25. 3*0. 3*150 | 10 | 2J85 | 3*30 | 1. 3 |
| 304 | 25. 3*0. 3*150 | 35 | 2J85 | 3*33 | 76. 52 |



| | | | | | |
|-------------|------------------|----------|-------|-------------------|--------|
| 04 | 36. 1*0. 3 | 8 | 2J85 | 3. 45*28 | 2. 73 |
| 04 | 31. 3*0. 3 | 26 | 2J85 | 4*30 | 0. 2 |
| 321 | 34*3 | 153 | 2J85 | 5*51 | 0. 91 |
| 321 | 42*1 | 15. 5 | 2J85 | 87*4*0. 4 | 0. 402 |
| 304 | 100*0. 8 | 194 | 2J85 | 7* 6*7 | 0. 02 |
| 300r MhSi A | 35*1. 6 | 14 | 2J85 | 7*6*0. 5 | 0. 23 |
| 300r MhSi A | 50*2. 5 | 14 | 2J85 | 8. 3*0. 5 | 0. 05 |
| 300r MhSi A | 40*2 | 14 | 2J85 | 8. 36*5. 16*0. 5 | 0. 21 |
| 2J85 | -0-1 | 0. 48 | 2J85 | 8. 4* 1*0. 5 | 0. 188 |
| 2J85 | -1-2 | 0. 178 | 2J85 | 8. 4* 2*0. 5 | 0. 005 |
| 2J85 | -1-3 | 14. 286 | 2J85 | 10*40 | 1. 66 |
| 2J85 | -1-4 | 65. 906 | 2J85 | 10. 2*8. 5*2. 8 | 0. 1 |
| 2J85 | -1-5 | 3. 32 | 2J85 | 11*5*0. 4 | 0. 21 |
| 2J85 | -2-1 | 10. 22 | 2J85B | 13. 2* 9. 5*22 | 0. 3 |
| 2J85 | -2-4 | 0. 099 | 2J85 | 20* 19*10. 7 | 0. 1 |
| 2J85 | -3-2 | 2. 41 | 2J85 | 20* 19. 15*11 | 0. 5 |
| 2J85 | -3-3 | 3. 049 | 2J85 | 21. 6*12*0. 5 | 0. 79 |
| 2J85 | -3-4 | 0. 927 | 2J85 | 31. 5* 8. 05*1. 2 | 0. 43 |
| 2J85 | -3-7 | 0. 43 | 2J85 | 32* 16*3. 5 | 0. 57 |
| 2J85 | 1. 95 U | 1. 414X2 | 2J85 | 39*0. 3*7 | 1. 94 |
| 2J85 | 2*6. 3 | 1. 8 | 2J85 | 39*0. 5*7 | 2. 11 |
| 2J85 | 2*13. 5 | 8. 17 | 2J85 | 39. 6* 38*7 | 0. 67 |
| 2J85 | 2. 3*5. 4 | 3. 56 | 2J85 | 1. 6mm | 5. 75 |
| 2J85 | 39. 7*38. 5*4. 8 | 0. 065 | 2J85 | | 0. 21 |
| 2J85 | 40*75*2. 6 | 5. 8 | | 5. 5*3 | 26. 54 |
| 2J85 | 45* 18*3. 5 | 0. 32 | 2J85 | 30*57*2. 6 | 0. 03 |
| 2J85 | 48*59*1. 5 | 0. 63 | 2J85 | 0. 5 | |

| | | | | | |
|-----------|-------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 304 | 60*1 | 174.5 | 0Cr18Ni9 | 72*1 | 16.4 |
| 304 | 71.2*0.6 | 63.4 | 0Cr18Ni9 | 72*1 | 51.2 |
| 321 | 38*2 | 101 | 0Cr18Ni9 | 72*1 | 84 |
| 321 | 42*2 | 294 | 0Cr18Ni9 | 61.2*0.6 | 10 |
| 321 | 58.9*0.9 | 144 | 0Cr18Ni9 | 61.2*0.6 | 61.8 |
| 321 | 41.4*0.9 | 3 | 0Cr18Ni9 | 61.6*0.8 | 120 |
| 321 | 50.9*0.9 | 164 | 0Cr18Ni9 | 50*1 | 12.6 |
| 321 | 57.2*0.7 | 210 | 0Cr18Ni9 | 50*1 | 60 |
| 321 | 36*0.5*4400 | 166 | 0Cr18Ni9 | 50*1 | 171.4 |
| 304 | 50*1.25 | 195 | 0Cr18Ni9 | 50*1.25 | 143 |
| 304 | 50*1.25 | 314 | 0Cr18Ni9 | 50*1.25 | 243 |
| 321 | 50.9*0.9 | 23 | 0Cr18Ni9 | 60*1 | 40.6 |
| 321 | 50.9*0.9 | 117 | 0Cr18Ni9 | 60*1 | 100.6 |
| 321 | 50*1 | 17 | 30CrMnSiA | 14*2.5 | 316 |
| 321 | 95*3 | 90 | 30CrMnSiA | 8*1 | 150 |
| 304 | 70*1 | 273.2 | 1Cr12Ni3MoVN | 78*3.5 | 1016 |
| 304 | 71.2*0.6 | 52.8 | 2J85 | -2-1 | 3 |
| 30CrMnSiA | 34*2 | 618 | 2J85 | -2-1 | 0.07 |
| 30CrMnSiA | 36*2 | 593 | 2J85 | 2*6.3 | 13.5 |
| 30CrMnSiA | 26*5 | 328 | 2J85 | 40*75*2.6 | 4.3 |
| 30CrMnSiA | 38*2 | 570 | 2J85 | 2.95*34 | 118.99 |



321

12

269

TB2

4.0

16.15

321

0.8

68

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----|--------|--------------|--------|
| SUS304 | 0. 3* 38 | 128 | SUS304 | 0. 25*128 | 63 |
| SUS304 | 0. 2* 93 | 199 | SUS304 | 0. 25*128 | 59 |
| SUS304 | 0. 2* 93 | 185 | SUS304 | 0. 35*136 | 25 |
| SUS301 | 0. 25*52 | 194 | SUS304 | 0. 25*126 | 54 |
| SUS301 | 0. 25*52 | 185 | SUS304 | 0. 25*126 | 20 |
| SUS304 | 0. 4*W(583) | 180 | SUS304 | 0. 2*127 | 42 |
| SUS301 | 0. 09*W(302) | 104 | SUS304 | 0. 3*140 | 16. 5 |
| 316L (N 12) | 0. 2*W(605) | 213 | SUS304 | 0. 3*140 | 49 |
| SUS304 | 0. 15*65 | 166 | SUS304 | 0. 25*128 | 92 |
| SUS304 | 0. 12*78 | 187 | 316L | 0. 2*30 | 58 |
| SUS304 | 0. 2*W(565) | 246 | SUS304 | 0. 2*152 | 82 |
| SUS304 | 0. 25*W(459) | 458 | SUS304 | 0. 25*226 | 35 |
| SUS304 | 0. 25*W(459) | 356 | SUS304 | 0. 25*226 | 30 |
| SUS304 | 0. 2*40 | 626 | 316L | 0. 15*46 | 30 |
| SUS301 | 0. 36*W(603) | 488 | SUS304 | 0. 2*101 | 43 |
| SUS301 | 0. 15*70 | 179 | SUS304 | 0. 1*25 | 10 |
| SUS304 | 0. 15*41 | 107 | SUS304 | 0. 25*33 | 60 |
| SUS304 | 0. 15*41 | 109 | SUS304 | 0. 2*124 | 18 |
| SUS304 | 0. 2*W(606) | 155 | SUS304 | 0. 2*41 | 5 |
| SUS304 | 0. 3*W(610) | 173 | SUS304 | 0. 2*23 | 10. 5 |
| SUS304 | 0. 12*W(595) | 153 | SUS304 | 0. 25*126 | 44 |
| SUS301 | 0. 25*69 | 159 | SUS304 | 0. 25*126 | 81 |
| SUS301 | 0. 5*60 | 184 | SUS304 | 0. 13*602 | 103. 9 |
| SUS301 | 0. 5*60 | 200 | SUS301 | 0. 12*277 | 195 |
| SUS301 | 0. 2*W(583) | 116 | SUS304 | 0. 25*W(574) | 310 |
| SUS304 | 0. 15*W(603) | 242 | SUS304 | 0. 3*W(606) | 165. 1 |
| SUS304 | 0. 2*W(604) | 209 | SUS304 | 0. 1*W(601) | 4 |
| SUS304 | 0. 2*W(592) | 228 | L1 | 0. 3*606 | 11 |
| SUS301 | 0. 15*W(605) | | | | |

u

u

S304

| | | | | | |
|---------|--------------|-------|------------|--------------|----------|
| SUS301 | 0. 12*28 | 42 | 316L(N 12) | 0. 2*163 | 9 |
| SUS301 | 0. 12*178 | 12 | SUS304 | 0. 3*145 | 72 |
| SUS304 | 0. 15*W(567) | 857 | SUS304 | 0. 25*126 | 92 |
| SUS301B | 0. 3*W(602) | 52 | SUS301 | 0. 4*535 | 106 |
| SUS304 | 0. 1*150 | 103 | SUS304 | 0. 2*152 | 190 |
| SUS304 | 0. 15*W(603) | 1771 | SUS304 | 0. 2*152 | 18 |
| SUS304 | 0. 4*130 | 31 | SUS304 | 0. 2*152 | 94 |
| SUS304 | 0. 4*158 | 14. 6 | SUS304 | 0. 25*128 | 286 |
| SUS304 | 0. 4*605 | 57. 6 | SUS301 | 0. 2*W(607) | 282 |
| SUS304 | 0. 4*150 | 67. 4 | SUS304 | 0. 15*W(604) | 236 |
| SUS304 | 0. 4*150 | 42. 5 | SUS304 | 0. 06*W(601) | 47 |
| SUS304 | 0. 15*W(600) | 827 | SUS304 | 0. 5*18 | 46 |
| SUS304 | 0. 25*128 | 46 | SUS304 | 0. 5*18 | 59 |
| SUS304 | 0. 25*128 | 24 | SUS304 | 0. 5*17 | 60 |
| SUS304 | 0. 25*128 | 40 | SUS304 | 0. 5*17 | 60 |
| SUS301 | 0. 3*94 | 61 | SUS304 | 0. 5*18 | 61 |
| SUS304 | 0. 25*136 | 76 | SUS304 | 0. 5*18 | 71 |
| SUS304 | 0. 25*54 | 50 | SUS304 | 0. 6*38 | 139 |
| SUS304 | 0. 25*34 | 51 | SUS304 | 0. 6*38 | 127 |
| SUS304 | 0. 25*128 | 54 | | | 18334. 1 |